وهمچنان شماراامت وسطي ساختيم
تابرمردم گواه باشيد وپيامبر(ص) برشماگواه باشد

شهادت

٤ صفحه

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

استاد عبدالصبور "فريد" صدراعظم افغانستان عازم تهران گرديد

انا ١٩ اسد :

استادعبدالصبورفريد صدراعظم دولت اسلامي افغانستان قبل از ظهرروزدوشنبه غرض يك بازديد رسمي ودوستانه عازم تهران پايتخت جمهوري اسلامي ايران گرديد.

محترم استاد "فريد" رادرين سفرجمعي ازوزراي کابينه،معينان وزارت خارجه و رؤساومشاورين صدارت عظمي همراهي مي کنند. صدراعظم افغانستان درتهران بامقامات ايراني روي مسايل ذات البيني مذاکره خواهند نمود.

فرمان الهي

آنگاه که به فريادرسي ميخوانديد پروردگارتانرا، پس قبول نمود دعاي شمارابه اينکه مددگارشمايم به هزارفرشته يي که يکي ازپي ديگري درميآيند. ونگردانيد خداوند امداد خويش رامگر مژده يي تاآرام گيرد بوسيله آن قلبهاي شما. ونيست هيچ فتحي ، مگر ازجانب الله .
براستي خداوند غالب باحکمت است.
(انفال – آيه ١٠)

شمارهٔ مسلسل (٥١٩)سال پانزدهم شمارهٔ (٦٥) سه شنبه (٢٠) اسد ١٣٧١ هـ ش (١٢) صفرالمظفر١٤١٣ هه ق (١١) اگست ١٩٩٢ م

په کابل کي دجګړي اصلي عاملين دمليشو ځواکونه دي

دګروال فقيرمحمد

دملي اسلامي محاذ دګوند غړي دګروال فقيرمحمد تيره ورځ دکابل دوضعي په باب له بي بي سي سره مرکه وکړه نوموړي په مرکه کي دوضعي په اړوند داسي ووېل.

دکابل حالات پدي شپو او ورځوکي ډېر خراب شوي دي، هلته دوحشت يوه پرده خوره شوي ټول خلك دګلم جم مليشو اودتيرکمونست رژيم دپاتي شونوڅخه په تنګ دي . ګلم جم مليشي غواړي چي هروخت دمجاهدينو دبدنامولو په خاطر ګډوډي اوجنګ وي هغه زياته کړه نه يوازي زه بلکي ټول خلك وايي چي * هره ورځ دښاريه بيلابيلو برخوکي لومړي تعرضونه دګلم جم مليشو اوداهل تشيعه دوحدت ګروپونو له لوري دحزب اسلامي اواتحاداسلامي په مرکزونوپيل کيږي په مقابل کي هغوي هم دمجبوريت په اساس يوساعت دوه ساعته وروسته مقابل ځواب ورکوي نوددي جنګونو له امله ګڼ شمير بي دفاع خلك شهيدان اوياله منځه ځي په کابل کي غلا ،لوټماري دخلکو تښتول قتلونه اوس يوعادي کارګرځيدلي . نوزه نشم ويلاي چي ددي ناخوالو مخنيوي به ځنګه وشي دکابل زيات خلك دډېرو کړاوونو اومصيبتونو سره مخامخ دي.

ده دکابل دهوايي ډګر دبنديدو په اړه ووېل داواقعيت دي چي پدي دريو شپو اوورځوکي دکابل هوايي ډګردړندو توپونو ترېريدلاندي نيول شوي خوددي ډزو علت دادي چي څو ورځي مخکي چي هلته ونړ دکابل په ښارکي داآوازي خپري وي چي دګلم جم مليشي اودپرچم ولې له لوري دکودتا تصميم نيول شوي له بلې خوا ماپه خپله وليدل چي د هري ورځي په تيريدو سره مليشي زياتيدي او (٦) زره ځخه نيولي تر (٧) زره پوري نوي ګلم جم ملشيان له شمال نه کابل ته دطيارو له لاري راتلل نوددي دمخنيوي په خاطر نوموړي ډګرېند شو اوطيارو پروازونه وځنډيدل.

ده همدا رازدکودتا دکيدو په باب ووېل دخلکو دآوازوله کبله زه ويلاي شم چي داکودتاه دګلم جم ملشيو اوپرچميانو اوځيني نورو ځواکونو له لوري په نظرکي نيول شوي وه اونوموړوخلکو غوښتل چي مجاهدين له کابله وباسي اوقدرت دهمدغي کودتاله لاري ترلاسه کړي.

ده په کابل کي خپل دسترګو ليدلي حادثات داسي ځرګندکړل . په کابل کي خوهره ورځ دډزو اوازونه اوريدل کيدل اوپه هرځاي کي جګړي رواني وي مګر مادجمعي په ورځ چي کومه حادثه په خپلو سترګو وليده هغه داوه چي په زرومکروپانوکي دمجاهدينو يوه پوسته پرته وه چي دمکروپانو امنيت لپاره وه پدي ورځ دګلم جم يوګروپ راغي اوغوښتل يي چي دنوموړي پوستي له مخي نه يو، موټر وتښتوي خوکلهچي مجاهدينو حمله پري وکړه نو، موړي موټريي ددوي دچنګال نه خلاص کړ .

ع م غ

صدراعظم دولت مؤقت اسلامي افغانستان بانوازشريف ملاقات كرد

اسلام آباد – ١٨ اسد :

استاد عبدالصبور فريد صدراعظم دولت مؤقت اسلامي افغانستان قبل ازظهرروز يك شنبه بانوازشريف صدراعظم پاکستان ملاقات نمود .

اين ديداركه درفضاي دوستانه صورت گرفت طرفين پيرامون مسايل مورد علاقه بحث ومذاکره نمودند استاد عبدالصبور«فريد »ازهمکاري بيدريغ پاکستان بامجاهدين درطول جهاد اظهار قدرداني نموده خواستارهمکاري بيشترپاکستان درزمينه هاي مختلف بخصوص بازسازي افغانستان گرديد .

همچنان نوازشريف خواستارتأمين امنيت درافغانستان شده وعده همکاري نمود .

قراريك خبرديگراستادعبدالصبور«فريد» يك روزقبل بارئيس جمهورپاکستان غلام اسحق خان نيز ملاقات نموده بود .

> مليشه هاكه طي چهارده سال دركنارروسها نتوانست درافغانستان نظام كمونيزم رابرپاايستادكند، پس انشاء الله حالاهم هيچ كاري راازپيش برده نمي توانند .
> استادفريد

استادعبدالصبور«فريد» ضمن كنفرانس مطبوعاتي درهوتل انتركانتيننتل پشاور بروزيكشنبه ١٨ اسد ١٣٧١:

حكومت ائتلافي بامليشه ها به معناى آنست كه ما باقاتلين ملت مسلمان خود يكجا حكومت مى كنيم

ص٣

❋ هرملتي كه باپايمردي ، استقامت ووحدت صف عليه نظامهاى استبدادى به مقابله بپردازد، شاهدآزادي رابه آغوش مى كشد

*** مامى خواهيم بامالك دوست خود ازراه افهام وتفهيم واردمذاكره شويم

١٠٠ عراده موتركومازوتانكرقواي مليشه درولسوالى قره باغ متوقف گرديد

انا – ١٩ اسد :

راپورواصله ازولسوالي قره باغ ولايت کابل حاکيست که يك کاروان مليشياها مرکب ازوسايط نقليه شامل تانکرهاوموترهاي کومازکه ازطريق جاده کهنه کابل چاريکارعازم کابل بوده ، توسط مجاهدين دليربرادرعبدالکريم «عابد» قوماندان ولسوالي قره باغ توقف داده شد.

درراپور علاوه گرديده که عراده جات مذکوروهمحولات آن به جاهاي مصئون انتقال داده شده است .

درخبرآمده است مواد مذکوربعدازبسته شدن ميدان هوائي کابل ازبندرحيرتان ومزارشريف بقصد اکمال قواي مليشه هاي دوستم که درحال جنگ بامجاهدين است به کابل انتقال داده ميشد.

دبوسنيا دباندينو چارو وزير پاکستان ته ورسيد

بوزنيا – دزمري ١٩ نيټه :

تيره ورځ دبوسنيا دبهرنيوچاروووزيرديوه سفرپه ترڅ کي له ايران نه پاکستان ته ورسيده .

دبوسنيا دباندنيو چارو وزير حارث سلمبيك دتهران ته دخپل سفرپه پاي کي په نړيوالو اداروغږکړي چي دده دملك دساتني له پاره ګامونه پورته کړي هغه هيله ښکاره کړه چي دايران داوراندېزژرترژره پياده اوددي بحران حل له پاره داسلامي ملکونو دوزيرانوغونډه وشي دي دخپل ملك سره دملاتړدترلاسه کولوپه غرض داسلامي ملکونو په سفريوخت دي .



دبوسنيادبهرنيوچاروووزيرله نوازشريف سره خبري کوي

دبوسنياوزير په پاکستان کي دهغه هيوادله جمهوررئيس اوصدراعظم سره دروانوستونزو په هکله خبري کړيدي، دپاکستان حکومت دبوسنيا خلکو ته د١٠ مليونه ډالرومرستي سربيره دهرنوع سياسي همکاري وعده هم ورکړيده .

هزاران آواره بوسنيايي واردآلمان شد

سرايگو – ١٧ اسد.

پنجهزارنفرپناهنده ديگر که نصف آنان را کودکان تشکيل ميداد وارد آلمان شد.

ماموران آلماني که اين پناهندگان راتسليم مي گرفتند اظهار داشتند که گرچه اين جمعيت آواره ازنظرجسماني دروضع نسبتا خوبي قرارداشتند اما ازنظر روحي نهايت شکسته وملول بودند.بسياري ازآنها ازترس اينکه مبادا ازخانواده ويادوستان شان که در بوسنيا مانده اند انتقام گرفته شود.ازدادن اسم خود امتناع ميکردند.

بسياري ازپناهندگان ازچگونگي سوزاندن خانه هاوبازداشت اعضاي خانواده هاي شان ازجمله سالخوردگان وبردن آنها به بازداشتگاه ها صحبت ميکردند. يکي ازشش قطار اين پناهنده ها در ايستگاه نارام بورگ متوقف شدتادوکتوري به بالين زني برود که درحال زايمان بود. حدود نيمي ازاين دومين گروه پناهنده ها راکه به آلمان وارد مي شوند.

کودکان کمتراز ١٦ ساله تشکيل ميدهد . کسانيکه در اردوگاه

ص٤

استادسياف حزب وحدت رابه آغازدرگيرى دركابل متهم كرد

استادعبدالرب الرسول سياف امير اتحاد اسلامي افغانستان طي يك پيام راديويي پيرامون درگيري هاي اخير درشهرکابل گفت: قوت هاي مشترك رشيددوستم ، سيدکيان وحزب وحدت بطور ناگهاني بالاي مراکزاتحاداسلامي حمله کردند. و فعلا جنگ شديد ادامه دارد ومجاهدين اتحاد اسلامي ازمواضع خود به شدت دفاع مينمايند. استادسياف علاوه نمودکه هروقتي که مذاکرات صلح به نتيجه نزديك مي شود حزب وحدت باهمکارانش برمواضع اتحاد حمله مي کند وي افزود اين سومين باراست که حزب وحدت تعرض مي کند.ازجانب ديگر مقامات حزب وحدت اتحاد اسلامي رامتهم به آغاز جنگ نموده ادعامي نمايند که مجاهدين اتحاداسلامي برمواضع آنهاحمله نموده اند.

درشهراسيوط مصربين پوليس ومسلمانان درگيري صورت گرفت

قاهره ١٧ اسد.

شهراسيوط واقع جنوب مصرامروز شاهد بيش ازيك ساعت تيراندازي بين مسلمانان ونيروهاي امنيتي بود.

اين درگيري زماني آغازشدكه مسلمانان به سوي پوليس تيراندازي كردند شب گذشته مقامات انتظامي وامنيتي مصربه عنوان بخشي از مبارزه بامسلمانان كه رژيم مصرآنها راتندروميخواند مقررات نظامي در اسيوط برقراركردند. آنهامسلمانان رامسؤل افزايش خشونت درين منطقه كه در حدود ٣٢٥ كيلومتري جنوب قاهره قرارگرفته است ميدانند .

خبرگزاري فرانسه گزارش دادكه جنرال احمد شباتا فرمانده نيروهاي امنيتي مصر درمنطقه اسيوط واقع درمصر عليا شب گذشته ازيك حمله غافلگيرانه مسلحانه جان سالم بدربرد.

بنام خالقيكه بي اندازه مهربان ونهايت بارحم است

مقاله

يوطرفه اوربند که يوطرفه جنګ ؟

په داسي حال کي چي دنړۍ ګردمحکومان اوبيا په تيره اسلامي هيوادونه زموږدهغه اسلامي انقلاب دپلي کولو لپاره چي دمليونونومجاهدومسلمانانو په ککريويي رغون موندلي و، ديوه الهامي پيغام په دول ورته سترګي په لارو، اوولي به نه وو، ځکه دغه انقلاب دداسي متعهدوځواکونوله خوارهبري کيده ، چي له پولادواوزهروسره يي غوښي اوويني وجنګولي، اويوځل بيايي په تاريخ کي دحضرت موسٰي اودوخت دفرعون دنابرابره جنګ اوټکرواوپه پاي کي دحق دبشپړبرياليتوب مينارونه ودرول زموږدانقلاب غيبانه فتحي په ګردو اسلامي خوځښتونوکي دتحرك اوقيام ساه پوکړه ، اوله الجزاير نه نيولي ترکشميره ټوله فضاتکبيرونونيوله . همدغه ځارځپلي ولس و، چي شوروي اتحادپي رنګ اويوبل سترځواك امريکايي دفکري خلادکولولپاره دماتي خوړلي کمونيزم متبادل د" نوي نړيوال نظام " ابتکارته اړکړه . همدغه نوي نړيوال نظام دي، چي اسلام اومسلمانان ورته ديوه سترحريف په توګه مطرح دي، اوکه يوالځي دپوځي اواقتصادي ګټوخبره وي، نوبيا خوبايد امريکاترهرڅارومبي په جاپان اومتحد المان يرغل وکړي، اودهغوي کارخاني تباه ، بازارونه يي اشغال اودخامومو ادو آسيايي اوافريقايي لاري يي وتړي، په پوځي ساحه کي بايد پرچين اونوروواتومي هيوادونوروداتګي، خودنړيوال ښکيلاك له چلند نه ښکاري، چي په اوسني وخت کي ورته له هرڅه نه ړومبي داسلام دمقدس اوانقلابي دين دورځ په ورځ نفوذمخه نيول پکاردي . نړيوال کفرپدي پوهيږي ، چي په اسلام کي دنړيوالولپاره دآزادي اوسوکالي يوانقلابي پيغام اودجهانداري اوامامت يوه داسي متره شته ، چي بله يوه ايډيالوژي يي هم سيالي نشي کولي اوکه داسلام اومسلمانانو دجهادجذبه يوځل په ځپوشوه ، نوبيايي په قابوکي راوستل له وسي بهرخبره ده له همدي کبله زموږداسلامي انقلاب ساه دعين برياليتوب په وخت خپه شوه ، داچي داکارچاوکړ، دا يواوږداومرموزپس منظر لري، هرڅوك پوهيږي،چي په افغانستان کي داسلامي حکومت پرضدددغي خطرناکي دسيسي ريښي دسي ايي اي له اړخه راغځيدلي، اوزموږهيوادته چي څه ډول رارسيدلي داقضاوت به تاريخ کوي، چي زموږ کوموګاونډيو ديوه مظلوم ولس دغه روامبارزه چيلنج کړي خوترکومه ځايه چي داسلامي انقلاب په ناپوهو دوستانوپوري اړه لري، خبره دانګيزه اودلمرغوندي روښانه ده . خومتاسفانه نه پوهيږو، ځيني خلك په شعوري توګه دښکيلاك تراغيزي لاندي راځي،

ع م غ

چه زماني صلح برکشوربرميگردد ؟

ذبيح الله « قريشي »

بار ديگر درکابل که آتش جنگ ازآستين ائتلاف سرکشيده وشعله هاي آن بيرحمانه مردم ودارايي هاي شهروندان عزيزکابل رادراثرتباني دولتمردان فعلي باته مانده هاي رژيم ،مي بلعد واين جنگ لعنتي داردآن شهرزيباوتاريخي راکه ازهرگوشه اش آزادمرداني وارسته برخاسته،به خاکسترمبدل مي سازد .

وضع حاکم درکشوربويژه کابل اسباب ناراحتي وطنداران مجاهدم را درسرتاسرکشورفراهم نموده ، حتي اميدحل مشکل راازنزدبعضي هاربوده است زيرادست اندرکاران فعلي جزبراي بقاوتداوم اقتدار خويش به چيزي ديگرنمي انديشند. گرچه ادامه اين وضعيت علاوه ازآنکه تماميت ارضي وهويت اسلامي کشوررا تهديدمي کندگردانندگان جريان رانيز به بادفنا ميدهد .

ولي باوجودآنکه تاهنوز زعامت جديدگامي بسوي بهبودواصلاح اوضاع برنداشته است ، قوت هاي جهادي راه حل معضلات راکاملا مسدودندانسته اميدواراندتاروزنه يي بسوي نجات وحل مشکلات ازطريق تفاهم جستجو گردد .

روي اين دليل بوده است که حزب اسلامي باوجود آنکه به توافقات پشاور موافق نبوده ازوهله اول تحويلدهي قدرت به آن تن دردادوبخاطراختتام قتل وخونريزي ازجنگ دست کشيد.وهمچنان حاضرشدتاباجمعيت اسلامي دربگرامي کابل غرض اهتمام به اين منظور درپاي توافق نامه يي امضاء نمايدکه باتطبيق آن صلح وآرامش به کشوربرمي گشت وسربلندي ملت مجاهدمارقم مي خورد.

امامتاسفانه علاوه ازآنکه تاکنون درجهت تطبيق معاهده پشاور وبگرامي قدمي برداشته نشده است ، آتش بس نيز باربارازطرف مليشه ها وته مانده هاي رژيم که بقاي خويش رادرجنگ جستجوميدارند، نقض گرديده وتوسط آنهااماکن مسکوني مردم به آتش بسته شده است که درين راستاراديووتلويزيون بجاي آنکه حقيقت رابيان بدارد ناجوانمردانه همه مسئوليت وجنايت مليشه هارابردوش حزب اسلامي بازنموده اند .

اين بارنيز مليشه هاوجنرالان رژيم ازصبروحوصله حزب اسلامي استفاده نموده وازآنجائيکه فرودگاه کابل رادردست دارند به اکمالات وحمل ونقل افراد نظامي غرض جنگ با حزب اسلامي پرداخته وبعدازاکمالات وموضع گيري به تخطي ازقرارداد آتش بس برمواضع حزب اسلامي واماکن مسکوني مردم بيدفاع وحشيانه آتش کشودند .

جنرالان وحشي اين قاتلان خونريز گاگاهي ازتپه نادرخان وبالاحصارشهرکابل راهدف شليك قرارميدهندتاازيك طرف انتقام ازمردم شريف ومسلمان کابل که هميشه مخالف سلطه آنهابوده است کشيده وازمحبوبيت حزب دربين همشهريان کابل کاسته وازسوي ديگردستاويزي براي ادامه جنگ بدست داشته باشند .

بناء حزب مجبورشدتاميدان هوايي راکه ازابتداي سقوط نجيب تاکنون بدست مليشه ها وتحت فرمان جنرالان قراردارد و ازآن بمقصد پيشبرد اهداف نظامي برضد حزب وسرکوبي مردم بيگناه استفاده مي شد بندد.

درين راستاحزب باردیگربه دولتمردان فعلي پيشنهادنمود تابمنظور اختتام جنگ وقطع خونريزي وقتل،توافق نامه بگرامي که برآن شوراي قيادي نيز صحه نهاده است مبني براينکه بايد تمام قوت هاي نظامي ازکابل خارج گرديده قدرت ازجنرالان سابق گرفته شودوبه انتخابات که اصل مهم براي پايان يافتن دايمي قتل وخونريزي دانسته مي شود ، عمل صورت گيرد .

اکنون حل معضله واختتام جنگ مربوط به دست اندرکاران فعلي دولت وحکومت مي باشدکه کدام راه راانتخاب مي نمايند؛ درپهلوي مليشه هاوته مانده هاي رژيم وفق توافق نامه جبل السراج مي ايستند وبا نيروهاي جهادي راه آتش بس هاي مؤقتي راغرض تداوم حکومت شان انتخاب ميدارند وياخون شهداي انقلاب وجمعيت اسلامي رادرنظرگرفته يکسره باکمونست هاوته مانده هاي رژيم قطع علاقه نموده درکناربرادران خويش که سربلندي قوم وامت اسلامي درآن رقم مي خورد ايستاده مي شوند .

جريانات فعلي درکشور چنان است که نمي شودبا سياست دوپهلو برمشکلات فايق آمدوامنيت وآرامش رابرکشوربرگشتاند شرايط جامعه مااايجاب مي کندکه براي حل معضلات و پايان کشمکش هاسياست روشن وواضح را درپيش گرفت ممکن نيست باسياست دوپهلويي کامياب بدرآمد وحال ممکن نيست درحاليکه عوامل جنگ باتمام قوت آن باقي مانده است باآتش بس هايي مؤقتي وزودگذر مشکلات راحل وجنگ راپايان يافته تلقي کرد .

اگراين امرممکن مي بودجنگ دوباره وسه باره باوجود امضاي آتش بس دائمي بين اتحاد اسلامي وائتلاف (حزب وحدت و مليشه هاي دوستم وکيان) درنمي گرفت وهمچنان بين حزب اسلامي

ص ۳

بوسنيا، آزموني براي جهان اسلام

نصيراحمد "حادث"

پس ازآنکه ديوافسانوي وشکست ناپذيرکمونيزم دربرابر مجاهدين مسلمان ازپاي درافتادکشورهاي کمونستي دربحران هاي بزرگي فرورفتند ، اتحاد شوروي باآقاوهمکاره جهان کمونيزم به پانزده کشورمستقل تقسيم شدوهنوزجمهوري روسيه به حيث ميراث خوارآن دربحري ازدشواري ها غوطه ورميباشد.درميان کشورهاي کمونستي يوگوسلاويا موقعيت خاصي داشت زيرامارشال تيتوديکتاتورآنکشور که ماننداکثريت مستبدين فقط خودش راشايسته حکومت کردن بريوگوسلاويا ميدانست براي مهم جلوه دادن شخصيت خود شيوه خاصي ازکمونيزم رااختراع نموده وبرمردم تطبيق ميکرداوشوروي وچين يعني هردوسردمدارکشورهاي کمونيستي رابه بادانتقاد ميگرفت وآرزوداشت که شيوه او پيرواني درجهان کمونيزم بيابد .

يوگوسلاويايي که تيتورهبرآن بودمانند شوروي وچين کشورهاي مختلف رابلعيده وروي سروتنه صدهاهزارانسان بنايافته بود .

تيتوگمان ميکردکه غير خودش هيچ کسي شايسته رهبري يوگوسلاويا نيست لذاترتيبي داده بودکه بعداز مرگش شوراي شش نفري که متشکل ازشش رئيس جمهورايالات ششگانه آنکشوربودرهبري يوگوسلاويارابعهده گيرد وازهمان اول کارمعلوم بودکه اين شوري ره بجاي نبرده ودچار افتراق خواهدشد .

اصولاً ايالات مختلف يوگوسلاوياي سابق کشورهاي مختلفي هستندکه به زوروجبرتوسط صربستان اشغال گرديده بودند بدين ترتيب جمهوري صربستان محورکشوريوگوسلاويابود وپنج جمهوري ديگرعبارت انداز: جمهوري سلوانيا، جمهوري کروشيا، جمهوري مقدوني ، جمهوري مونتي نيگرووجمهوري بوسنيا هرزگونيا .

بعدازآنکه بحران رهبري دريوگوسلاوياي سابق بروزکردچهارجمهوري يعني سلوانيا، کروشيا ،بوسنيا ومقدوني اعلان استقلال کردند درحاليکه صربستان ومونتي نيگروطي موافقت نامه يي يوگوسلاوياي کوچك راتشکيل دادند.

جهان غرب که اکنون خودرايکه تازميدان ميداند درمقابل اعلان استقلال اين جمهوري ها عکس العمل هاي کاملا مختلف نشان دادطوريکه استقلال سلوانيا وکروشيابه سرعت به رسميت شناخته شدودرپهلوي اين تلاش هاومساعدت هاي زيادي باايشان صورت گرفت طوريکه صربستان نتوانست عکس العمل شديد وخصمانه يي ازخود نشان دهد درحاليکه غرب حاضرنشداستقلال جمهوري مقدونيه رابه رسميت بشناسدزيرايونان ازاتحاد مقدونيه خودش بااين مقدونيه درصورت استقلال آن هراس دارد .

هرچند استقلال بوسنيا هرزگونيا ازطرف ممالك اروپايي وامريکابه رسميت شناخته شده اما هرگزتلاش لازم جهت جلوگيري ازتجاوزصرب هابرآنکشورصورت نگرفته است .

ترکيب جمعيت بوسنيا طوريست که اکثريت مردم آن مسلمان بوده واقليت هاي صرب وکروات نيزدرآن سکونت دارند وبدين ترتيب صربستان وکروشياهريك براي خود زمينه تجاوزي بربوسنيا رادردست دارند .

بعدازآنکه جمهوري بوسنيا پس ازيك همه پرسي اعلان استقلال کردتجاوزصربستان برآنکشور آغازيافت وارتش فدرال که عمدتا ازصرب هامتشکل است بربوسنيا هجوم آورده ، پايتخت وسائرشهرهاي عمده آنرابه محاصره کشيده وقتل وکشتارمسلمانان آغازيافت ودراين جريان اقليت هاي صرب وکروات به سرعت مسلح گرديدند ويك جنگ شديدوهمه جانبه برعليه مسلمانان آغازيافت .

سازمان ملل جهت تحت فشارقراردادن صربستان ومونتي نيگروتحريمات اقتصادي رابرعليه يوگوسلاوياي کوچك اعلان داشت که تاکنون هيچ نتيجه يي نداشته واصولا معلوم نيست که آيااين تحريم هاعملي ميگردديانه ؟

امادرساحه عمل جنگ صرب هابرعليه مسلمانان دربوسنيا شدت گرفته واين جنگ مانع ازرسيدن کمك هاي اقتصادي به مردم درحال محاصره وگرسنه بوسنيا ميباشد .

تاکنون ده هاهزارنفرازمسلمانان بوسنيابواسطه سلاح هاي کشنده صرب هابه قتل رسيده وتعداد کثيري درحال گرسنگي کامل قراردارند وجامعه بين الملل علي الرغم ادعاهاي بلند وبالايي که صورت ميگرد عملا به حيث تماشاچي باقي مانده است زيرا باوصف ادعا هاي که درزمينه صورت گرفته کشورهاي غربي حاضرنيستند حتي براي رسانيدن مواد غذايي به بوسنياازقوه کارگيرند .

پس بادرنظرداشت آنچه گفتيم وظيفه کشورهاي اسلامي ميباشد تادراين راه پيشقدم گرديده جلوتجاوزات صرب هارابرعليه مردم مسلمان بوسنيا بگيرند زيراکشورهاي غربي جنگ دربوسنيا راجنگ اسلام ومسيحيت تبليغ نموده وحاضرنيستند هيچ نوع کمکي به مردم بوسنيا بنمايند اما متاسفانه کشورهاي اسلامي هم تاکنون هيچ اقدام موثري انجام نداده اند .

عربستان سعودي وبعضي ازکشورهاي ديگرحوزه خليج کمك هاي اقتصادي براي آنکشورارسال داشته که نظربه ضرورت مردم کافي نمي باشد .

همچنان عده يي ازکشورهاي اسلامي به عنوان اعتراض عليه صربستان سفراي خويش را ازبلگرادفراخوانده وسفراي صربستان راازکشورهاي خويش خارج نموده ووعده همکاري هاي مادي ومعنوي رابابوسنيا داده اند .

ايران به کشورهاي اسلامي پيشنهاد کرده است که جهت جلوگيري ازتجاوزصربستان به بوسنيا ازنيروي نظامي کشورهاي اسلامي استفاده شوداماتاکنون دراين مورد بحثي ميان ممالك اسلامي صورت نگرفته است واصولاً چنان به نظرمي آيد که دولتمردان اکثريت کشورهاي اسلامي باعنوان نمودن اين مسائل ميخواهند حيثيت خويش رادرميان مسلمانان بالاببرندوروي همين دليل تاکنون هيچ نوع اقدام عملي درزمينه صورت نگرفته است .

درحاليکه مردم مسلمان بوسنيا زير چکمه هاي ارتش صربستان خوردميشوند، درشرايطي که مردم مسلمان دربوسنيا باگرسنگي دست وگريبان ميباشند ودراوضاع واحوالي که هزاران نفرمسلمان فقط بخاطرمسلمان بودن دراردوگاه هاي اسراي جنگي دربدترين شرايط نگهداري ميشوند درحقيقت مسلمانان درآزمون بزرگي قرارگرفته اند که درمقابل رنج هاوآلام برادران خويش چه عکس العملي نشان ميدهندپس وظيفه تمام مسلمانان وبخصوص حکومتگران کشورهاي اسلامي است که بااتحادويکپارچگي دست به اقدامات قاطع سياسي ونظامي زده ومردم مسلمان بوسنيا را ازشرتجاوزات صرب هانجات دهند .

ستونزه څنگه حل کيداي شي ؟

رحماني

دافغانستان داسلامي انقلاب له پيله چي دمجاهدينودمشرانواوياجهادي تنظيمونوترمنځ داختلاف کومه ناروغي گډه شوي ده ، نه يوازي ترنن پوري بي علاج نه دي شوي، چي لاپسي سخته شوي هم ده . ددي تباه کوونکي اومزمني ناروغي دعلاج لپاره ددي اوږدوکلونوپه لړکي ډول ډول اومختلفي دواگاني اودرملونه توصيه شوي ولي څه تاثيريي پري نه دي کړي ، لاداچي دهري تداوي وروسته يي شدت اختيارکړي دي ، لکه څنگه چي پکارده له پيله هرچاددي ناروغي لپاره ديودرمل توصيه کوله چي هغه د"اتحاد اويووالي" دارووو، ځکه چي داختلاف دبدبختي ناروغي لپاره همدغه د"اتحاد" داروگاني هم وو، خوبياهم پدي سره نه يوازي اختلاف ختم نه شو، چي دتنظيمونوپه تعدد اوشميرکي زياتوالي راغلي، دهرحزب اوگوند په منځ کي هم درځونه اومشکلات پيداشول ، بالاخره چي دغه د"اتحاد" مقدسه کلمه اواصطلاح دمجاهدينوپه ذهن کي کرکجنه شوه ، داسي چي چاداتحادخبره کوله نوخلکوته داسي ښکاريده چي دغه داختلاف لپاره کارکوي خوبياهم هلته عام ذهنيت داسي وچي دغه اتحاد اويووالي ځکه بي نتيجي دي چي اوس زموږجهادي تنظيمونه په پردي هيوادکي اوسيږي ، څه خاص اوځانگړي مسئوليت نه حس کوي، دپرديولاسوهني هم دااجازه نه ورکوي چي جهادي تنظيمونه دي يوبل ته ورنږدي شي. خوکيداي شي دافغانستان له آزادي اوهلته داسلامي حکومت له جوړيدو وروسته دامشکل پخپله حل شي اوياشرايط زموږمشران ديته وهڅوي چي دخداي درضا اوکړيدلي ملت په خاطريوبل ته گذشت وکړي اودسوله ايزي سياسي مبارزي په چوکاټ کي سياست ولوبوي . خودغه خيال هغه وخت غلط ثابت شوچي دنجيب رژيم راوپرځيد، پرځاي يي ظاهراً دمجاهدينوحکومت جوړشو، دغه ظاهري بدلون اوانقلاب چي زموږ دمؤمن ملت، مليوني مهاجرو، زړورومجاهدينو اوپه لکونو شهيدانودزړه ارمان و،داسي څه له ځان سره راوړل چي دچاخبره خلك يي په خپلو کړو پښيمانه کړل، داستعمارچيانواوحاسدو گاونډيوله خواله پخواهڅه کيده چي زموږاسلامي انقلاب په روسي سرکي داسي بدنام کړي چي بياکوم اسلامي غورځنگ هم داسلامي انقلاب نوم يادنه کړي نوځکه دانقلاب له برياليتوب لږڅه مخکي دغوپرديولاسونودبوي ډبري پتي اوسري واشه درشه پواسطه دمجاهدينو مليشاواوکمونستي رژيم دپاتي شونو ترمنځ يوه ائتلافي وله جوړه کړه چي داسلام په نامه داسلام دبدناملولولپاره خپل ټول پروگرامونه پري عملي اوپه نتيجه کي مجاهدين نااهل ثابت کړي چي بيابي دحکومت خبره هم يادوه نه شي .

دهمدي ناروائتلاف لامله دکمونستي رژيم له رنگيدووروسته ، کابل دخلکولپاره زندان گرځيدلي ، داسي چي دکابل له نامه سره جوخت بي امني، بدبختي ، غلا، لوټماري اودشخوبي عصمتي هم په ذهن کي تجسم کوي، داپه دي خاطر نه چي هلته دامن راتلل ممکن نه دي پاربيتباهم دوي امن نه شي راوستلاي . بلکه له دي امله چي همدغه اسلام دښمنه کمونستان ، مليشي اوغوليدلي مجاهدين قصداً دهمدي وضعي ادامه غواړي ، ترڅوداثابته کړي چي مجاهدين بي کفايته اودحکومت کولو اهليت نه لري، دويه داچي همدغه ډلي په جگړه کي خپل ژوند ويني ځکه ددغي وضعي ادامه دملت له ذهن څخه دکمونستانواو وحشي مليشو ۱٤ کلن ظلم اوناخوالي ټولي له منځه وړي اوداهرڅه بالاخره دمجاهدينوپه بدنامي تماميږي . خوددي هرڅه سره سره چي زموږځيني مجاهدين اومشران يي په سترگوويني ، بياهم دهمدغو کمونستانواومليشو په مرسته په قدرت کي پاتي کيدل غواړي، همدغه ځواکونه دسپريه حيث دمجاهدينو په خلاف استعمالوي ، هيوه جهدي نه چي دمليشو اوکمونستانواوپه حکومت کي دشامليدلو، جنگ جگړي نيري اوتجاوز، لوټماريه سترگوويني اوهره ورځ په سلگونوشکايتونه ورته رسيږي ، سترگي پټي اوغوږونه کاڼه کړيدي . بدبختي لاداچي په ډيره بي شرمي سره همدغه دنجيب درژيم په شان داهرڅه په مجاهدينوخصوصا حزب اسلامي پاندي (چي دملت يوازيني هيله اواميدده) وراچوي ، حزب دبي امني اوجگړي مسئول بولي، ځکه چي حزب په اسلامي حکومت کي دکمونستانواومليشو گډون نه شي تحمل کولاي .

په هرصورت دکابل دااوسني لانجمنه وضع که نوره هم دوام وکړي، اوخبره دمجاهدينو اوائتلاف ترمنځ بشپړي جگړي ته ورسيږي، بيابه دهيچا خيرنه وي نه يوازي کابل به په کنډوالو بدليږي بلکي اوربه يي نورولاياتوته هم رسيږي ، اودغه دکابل دهري کوڅي پاچاهي به دافغانستان څخه دوبه لښتي جوړوي چي دجگړي اوربه يي کلونه کلونه نه مري. گناهگاروبي گناه هرڅوك به پکي يوځاي سوځي. هرڅوك ښه پوهيږي چي داوسني وضعي مسئوليت دچاپه غاړه دي؟ دعقل څښتن خوپريږده چي پوهيږدادرك کولاي شي چي ستونزه دمزاراو جبل السراج په ائتلاف کي نغښتي ، ولي موږنه غواړو داخبره نوره هم پسي وڅيړو ويه دي اکتفاکوو چي عيان راچه بيان " تراوسه چي مسئوليت دهرچاپه غاړه دي وي؟ خوددي خاطره چي مسئله نوره هم خرابه نشي اوزموږدځوريدلي ملت ۱٤ کلن جهادابيته نشي، دکلونوکلونومراړه يي بوتسي، مجاهدين بدنام اوناهل ثابت نه شي ، دپردواواستعمارچيانو دخندانه شو، پکاردي چي بيا هم فکروکړو. منافقين اوکمونستان له خپو صفونوڅخه تجريدکړو، اوپه يوغږدافغانستان دآبادي لپاره ملاوتړو. څومره چي وضع ايجابوي اوملت داغوښتنه کوي نوپکارده چي دمشکل دحل اودمجاهدينوداطمينان حاصلولولپاره حکومت اومجاهدين څونکي دعمل په ډگرکي پلي کړي

۱- شوراي نظار اووزارت دفاع دمزاراوجبل السراج دمعاهدي اوائتلاف څخه علنا ځان بري الذمه وبولي اوپه راډيو، تلويزيون اواخبارونو کي دغه خبره اعلان کړي .

۲- دپيښوردمعاهدي دهربندعملي کولو تضمين ورکړل شي اوپه پايه اندي سره نوي فيصله وشي .

۳- دحزب اسلامي دمجاهدامير حکمتيار اواحمدشاه مسعود ترمنځ لاسليك شوي موافقتنامه چي قيادي شوري يي هم دتعميل احکام صادرکړي بايد ژرترژره په عمل کي پلي شي .

٤- دکمونست رژيم افسران اومليشه ځواکونه بايد له حکومتي کارڅخه گوښه اوخلع سلاح شي .

٥- دټولوتعهداتوله مخي اودقيادي

۳ مخ

عوامل ادامهٔ تشنج درکابل

عديل

ملت مجاهد وشهيد پرورما درجريان چارده سال گذشته به اين آرزووآرمان به جهاد اسلامي دست يازيده ودربرابرکمونستان ملحدوباداران روسي شان دليرانه جنگيدندکه درفرجام اين رستاخيز عظيم بنيادکفروکمونيزم را ازکشورخويش برکنده واساس حکومتي رابرمبناي آئين مقدس اسلام که خواست تمامي ملت مسلمان ماست ، پيريزي نمايند .

اين آرمان براي ملت مابه حدي مقدس بودکه هرفرد مسلمان کشور براي بارآوري آن قرباني هاي عظيم تقديم نموده وکارنامه هاي تاريخي انجام دادکه بلاشبه تاريخ آنرابحيث باب زريني در سينهٔ خويش جاداده وداستان هاي از ايثاروفداکاري جهادگران مسلمان افغانستان راکه بزرگترين نيروي طاغوتي جهان را بزانودرآورده ونيمي از جهان را ازبند غلامي آزادنمودند، براي هميشه به نسل هاي آينده محفوظ خواهد داشت

اخيراً ورود فاتحانه مجاهدين به تاريخ پنج ثور۱۳۷۱ درداخل شهرکابل هم به خاطرتکميل همين آرمان بودمگرافسوس که اين همه افتخارات مردم بخاطرکسب قدرت سياسي درپاي بقاياي رژيم ، آنهاکه درجريان چارده سال خون ريختندوبه آبروشرف مردم بازي کردند، ريخته شدواين جنايت کاران بخاطرسرکوبي نيرو هاي اسلامي که فاتحانه داخل کابل شده بودند توجيه وتشويق گرديده وبه آنهاروحيه داده شدتابه جنايات سابقه خويش ادامه داده وجهادگران مسلمان واهالي بي دفاع شهرکابل رابي باکانه زيررگبار سلاح هاي آتشين قراربدهند .

بيم قتل مردم وويراني شهرمجاهدين فاتح راواداشت تاشهر راموقتا ترك بگويند وجهت برخوردباپيشامدجديد، تصميم مناسب اتخاذ بدارند، درين جريان معاهدهٔ پشاورصورت گرفت ومتعاقب آن بين رهبران گروپ هاي متخاصم معاهداتي دربگرامي به امضا رسيد که براي همه مردم مسلمان کشورومسلمانان دلسوز به انقلاب اسلامي باميدوارکننده بود.

هرچند متاسفانه ازمعاهده پشاورتخطي صورت گرفت وبه هيچ يك ازموادمعاهده بگرامي عمل نشدوعمليات برمواضع مجاهدين حزب اسلامي ودستگيري وتوقيف افراد آن همچنان ادامه يافت ، ولي باآنهم زعامت حزب اسلامي بخاطرجلوگيري ازدرگيري هاي وسيع وايجاد تفاهم واحترام به فيصله رهبران تنظيم هاي جهادي تصميم گرفت تابست صدارت ازجانب نمايندهٔ حزب اسلامي اشغال شود .

چنانچه استاد عبدالصبورفريد به تاريخ پانزده سرطان سال جاري بست صدارت را اشغال وبکارآغازنمود . اميد ميرفت باشموليت حزب اسلامي دردولت راه حل مشکلات بازگردد ومسايل مهمي چون تأمين امنيت ، پاکسازي شهرازافراد مسلح ، تصفيه اردو، دوايرملکي وقواي امنيتي ازوجود بقاياي رژيم سابقه ، تشکيل اردووقواي امنيتي اسلامي ازافراد مجاهد حل گرديده ورکود درفعال ساختن ارگان هاي دولتي درهم بشکند، که متاسفانه اينطورنشد. چه باصدراعظم که بايك عالم آرزومندي و احساس خدمت که درخط مشي خودشه بي آنرابيان داشت ، پست خودرا اشغال نموده بود، هيچگونه همکاري صورت نگرفت وطوري زمينه سازي شدکه اوضاع بيشتر ناآرام ومتشنج گردد، چنانچه هنوزچندصباحي ازورود صدراعظم نگذشته بودکه بقاياي رژيم سابقه برمواضع حزب اسلامي حمله نمودند و همچنان بين افراد حزب و حدت واتحاد اسلامي جنگ ازسرگرفته شد .

اگرعوامل اصلي ادامه تشنج رادرکابل برشماريم نکات مهم آن قرارآتي است .

۱ - تقدير ازاعمال بقاياي رژيم به اين الفاظ که آنهاعامل اساسي سقوط حکومت نجيب بوده وقابل تکريم وتمجيد اند، آنهارابه حدي دليرساخت که ازتحقير، توهين وحتي لت وکوب وکشتارمجاهدين هم پيمان خودهم دريغ نورزيدند .

درحاليکه شکست سوسيال امپرياليزم روس وسقوط نظام هاي دست نشاندهٔ آن درسراسر دنيا،محصول قرباني هاي بيدريغ وبي مثال ملت قهرمان ماست ، چه بادليري ، شجاعت وجذبه ايثاروقرباني مردم وسنگرداران عزيزمابودکه قشون سرخ باهمه رعب ووحشتي که دردل هاي جهانيان ايجاد کرده بود، بزانودرآمدوسرافگنده ازتمام مناطق تحت اشغالش عقب نشيني نمود. همچنان رژيم ملحد حاکم برکابل به رهبري نجيب که ازروسيه تغذيه ميشد، پس ازنابودي بادارش ناگزيربردردهانه سقوط قرارگرفت وهيچ تضميني وجودنداشت که بقاي نظام منفور کمونيستي به رهبري خلق وپرچم رادرافغانستان تضمين نمايد .

بناء اين ادعاکه بقاياي رژيم عامل سقوط دولت نجيب اند حرف بيجاوناشايستي است که تمام قرباني هاي ملت مارازيرسوال مي برد، اگرعياناً بپذيريم که حرف مدعي درست باشدپس درجريان چارده سال گذشته چراوابستگان رژيم حاضر به همکاري نمي شدندوبخاطرحفظ وبقاي نظام الحادي کمونيزم مسلمانان رادرکشتارگاه هاسوق داده وباتمام نيروعليه مجاهدين مي جنگيدند .

ص ۳

حقاکه کیدشیطان ضعیف است

تاثیر

آشکاراست که شیطان دشمن وحریف درجه یك انسان میباشد پس برانسان مومن وخداپرست است که راه هاي ورودي شیطان راشناسایي کرده ازحلول آن درکشوروجودخود جلوگیري نموده وازخروج ازراه ایمان وگذاردن قدم به نقش قدم شیطان بپرهیزد تابه گمراهه نرفته وشیرازهٔ اجتماع خودرا باکفروشرك ، جرم وگناه ، ظلم واستثمار ، جنگ وجدال ، قتل وغارت ، بخل وحسد، خودفروشي ودین فروشي، بدبانتي وبدکرداري فتنه وفساد، خوف وحزن افلاس واحتیاج و ... ازهم نپاشد .

قرآن عظیم قبل ازهمه درمورد دشمني شیطان نسبت به انسان معلومات داده وتاکید میدارد که درحین [illegible] هرعملي نیك ازشرشیطان ووسوسه اش به خداپناه برده شود و فرمان میدهد: زمانیکه آیات متبرکه قرآن تلاوت میشود درآغازتلاوت اعوذ بالله ... خوانده شودکه معني آن پناه خواستن به درگاه الله (ج) ازشرشیطان ، رانده شده وازرحمت خدامحروم گردیده است .

شیطان یك دشمن خطرناك انسان است ، هدف شیطان معلوم بوده ودرروزهاي اول پیدایش انسان بحضورخدا(ج) بیان داشته و ازخداوند(ج) براي گمراه گردانیدن فرزندان آدم مهلت خواسته وتاروزقیامت به عمل شنیع خودادامه میدهدتاثابت کندکه [illegible] شایستگي خلافت زمین [illegible] آدم به این مأمول ناشایست خویش نخواهد رسید ووعده خدا(ج) تحقق یافته وشیطان شرمنده ورجیم باقي مي ماند .

به عبارت دیگرشیطان میکوشدانسان رابه نافرماني پروردگارعالم وادارد تاازنظررحمت حق تعالي بیافتد وازحیات طیبه وپاك دنیوي واخروي محروم مانده خسرالدنیاوالآخره گردد اما این مأمول درموردشخصیت هاي متقي وپرهیزگار عملي نبوده وباایمان قولي وعمل صحیح متقیان ، شیطان شرمنده ومطرود رحمت حق باقي مي ماند .

شیطان براي رسیدن به آرمان کثیف وپلیدش ازجلوه هاي فریبندهٔ مادي مانند: قدرت ، مکنت وثروت استفاده مي نماید ، بعضي هارا عاشق ومحب قدرت میسازد وبرخي را شدیدودوستدار ثروت میگرداندکه این هردوشخصیت درپاي قدرت وثروت قرباني میشوندومعنویات خودرا از دست داده درنقش قدم هاي شیطان حرکت مي نمایند وبعدا جز عذاب جهنم نصیبي نمي یابند .

این امروشن ترازآفتاب است که شیطان میداندکه خواهشات نفساني فرزندان آدم چیست ؟ ومیداندکه انسان فطرتاً زیبایي هارادوست داشته واززشتي هامتنفراست پس باشناخت این خاصیت انساني به تلون مي پردازدذوق هاراتحریك مي کندجعل کاري مینماید قبایح راجلوه نیك وزیبا میدهد تاذوق هارابهم مقابله نمایندوامکان اختلاف فراهم آید .

دشمني هاایجادشود، نابکاري هاانجام یابد مزرعه پاك ضمیرانساني به تکه زمین پلید لامزروع تبدیل گردد وزمینه کجروي، انحراف ازحق وفسادفراهم آیدوازانسان احسن تقویم هیولي ساخته شودکه بجاي جنات النعیم به اسفل السافلین برسد .

شیطان کوشش مي نمایدتاازطریق نفس اماره که جزلاینفك یك انسان زنده است داخل فعالیت گرددونفس اماره رابه آرزوهاوخواهشاتي رغبت میدهد که اساساً قبیح بوده ، ظاهروجلوه خوب وزیبا دارد ، مثلا بخل وحسدونیروي ایمان خوارانندکه همیشه درپیشاپیش وسایط شیطان وجود دارد وانسان هاآگاهانه وتاناآگاهانه به آن عمل مي نمایند ودرنتیجه عمل خودراتوجیه میدارند درحالیکه بخل وحسداست که انسان راظالم قاتل وخائن میگرداندواین دوصفت دردائره حیات فرعون ، هامان وقارون بازارگرمتري راداشت وهم چنان کسانیکه پیرو اداره چون فرعون هامان وقارون اند صفات فوق درمیان شان ازبازارگرمي برخورداراست .

شیطان باوسوسه وحیله اش میخواهد انسان را براي خلافت زمین نااهل به اثبات رساندومطابق وعده یکه براي خدا(ج) داده است به رجم انسان بپردازد وپنبه غفلت به گوشش نهد وازحال وآینده غافلش گرداندتاخوددرفرداي قیامت باتعداد کثیري ازلشکریان عازم دوزخ گردد .

شیطان میخواهد میان انسان وایمانش فاصله ایجاد کندکه درطول آن فاصله میان خداوانسان نیز پیش میآید وانسان به خود فراموشي میرسد ودرنتیجه به دیوودد تبدیل شده بجاي مؤمن وعالم وعادل ونیکوکار، کافرومشرك و جاهل وظالم وبدکارگردد واهل نارشود .

اماخداي (ج) بندگان نیکش را از وسواس خناس ذریعه پیامبرعظیم الشان اسلام آگاه ساخته وبه دین حنیف دعوتش داده است تادرزمرهٔ پیامبران ، شهدا، صلحاومجاهدین قرارگیرندوازشرشیطان بخدا(ج) پناه ببرند. وازراه هائیکه شیطان امکان حلول دراموروزندگي میابدبرحذرباشند شیطان اگرنتواند ازراه بخل وحسد داخل شود راه دیگرش شرك خفي است که انسان ناخودآگاه به آن متوصل میشود واین شرك میتواند درچهره نژادپرستي ، لسان پرستي ، منطقه پرستي واکابرپرستي جلوه کنددرحالیکه انساني که خودرامؤمن بخدامیداندگربجاي محبت خدا(ج) به مفاهیم مذکورکه ازآنهاخطرشرك میرود به محبت بیش ازمحبت خدابپردازد درجمع مشرکان محسوب مي گردد، اگربراي مومني چنین واقع شدبداندکه وسوسه شده ودرجال شیطان قرارگرفته است فورا خودرابه آب مصفاي انابت غسل بدهد تاپاك شود ورنه جهنم درانتظارش بوده زحماتش به اسم مومن ومسلمان به هدررفته است .

دیگرنشانه حلول شیطان دروجود انسان اینست که انسان خودخواه باشد وهمه چیزرادرسرانگشت خویش حل شده بداند، نه به شریعت وقعي بگذارد ونه به فرمان شارع . دراینصورت هم این مرکب نفس اماره است که جلوش دردست شیطان بوده ، میراند تاانسان رابه گودال هلاکت برساندپس انسانیکه مؤمن بخدا(ج) است اندکي ازهواي نفساني پیروي نمي کند ودرخط روشن شریعت خویش رابه منزل مقصودمیرساند .

دراخیرباید راهي راکه انسان درآن به مرام اعلي که رضاي خدا(ج) ودست یابي به جنت فردوس است دریابد نشاندهي میداریم که سالك بي خبرنبوده زراه و رسم منزلها؛ طریقه نجات ازوسوسه شیطان ومصئون ماندن ازخطرات آن بااستفاده ازمدارك شرعي :

۱- خدا(ج) را به وحدانیت شناختن وانقیادبفرمان او (ج).
۲- کثرت ذکرخدا (ج) .
۳- همنوعان رارهنمائي کردن .
٤- بیشترازهمه به خدامحبت ورزیدن .
٥- نمازراخواندن، زکات رادادن وامربه معروف ونهي ازمنکرکردن .
٦- براي تحکیم نظام امربه معروف ونهي ازمنکرجهادمستمرنمودن .
۷- درمورد صبرواحسان ورحمت وعظ ونصیحت کردن .
۸- براي نابودي اداره شیطاني (فرعوني ، هاماني وقاروني) جهادکردن .
۹- کرامت انسان را حفظ نمودن ومدافع حقوق دیگرابناي آدم بودن .
۱۰- براي والدین احترام نمودن، حق همسایه ، اقارب، استادان ، رفقاي کارهمسفران راحفظ نمودن .
۱۱- تمام قواوافعال خودرادر راه نیك سوق دادن .
۱۲- تلاوت قرآن نمودن وبه آن عمل کردن .
۱۳- ازفحشاومنکرات دوري جستن .
۱٤- متفکردرراه حق بودن (درآفاق وانفس فکر کردن) .
۱٥- روي یك پروگرام کارکردن .
۱٦- خودراپاك نموده علم وحکمت رافراگرفته ودراختیاردیگران قراردادن .
۱۷- معلم شدن ، اماتاواپسین نفس محصل بودن .
۱۸- حامل خلق نیك بودن .
۱۹- براي احیاء دین جهادکردن
۲۰- ازبخل وحسد اجتناب نمودن ومال وجان راوقف راه خداکردن .
۲۱- ازقتل ناحق پرهیزیدن .
۲۲- درامانت خیانت نکردن .
۲۳- دروغ نه گفتن زیرادروغ گفتن عمل منافق است

####

دافغانانو برخلیك څوك ټاكي ؟

خنجر

زمونږ څوارلس کلن جهاداووینه توئیدل ددي لپاره نه دي چي اوس دي زمونږ برخلیك رشیددوستم اویادهغه تش په نامه مسلمان ملګري ټاکي له یوي خوا بهرني لاس وهني اوله بلي خوا دمجاهدینو اختلافاتو زمونږدمسلمان ملت اندیښني رازیاتوي او هیڅوك نه پوهیږي چي راتلونکي به دچاپه ګټه وي موږخپلو هغومشرانو اوقوماندانانوته وایوچي هغوي فعلا دتیر وراسته رژیم دملیشه وو دقوت اوقدرت څخه برخمن دي چي روسان له هومره زیات قوت اوزورزیاتي سره سره بیاهم دابدلپاره نیست اونابودشول چي دټولي کمونستي نړي ملاترهم ورسره و نوداملیشه بیاڅنګه کولاي شي چي افغانستان پخپله ولکه کي راولي .

هوا افغانان به خپل برخلیك خپله ټاکي اوکه بیا فرضاً نوروته سترګي په لاروي داهغه لیونتوب دي چي تراوسه بي دنړي په یوګوټ کي هم دتداوي علامه نه ښکاري افغانستان اوس په داسي یوه لویه ناروغي اخته دي چي دهغه په علاج داکتران ستړي شوي ددي ناروغي علاج یوازي اویوازي خپله ناروغ پوري اړه لري هغه داچي ناروغ باید پخپله پرهیزوکړي دپرهیز څخه زمونږهدف دمسلمانانو اومجاهدینو ترمنځ اتفاق اویوالي دي نه په ملیشه وو اوکمونستانوتکیه اوباور .

که نن رباني اومسعود غواړي چي درشیددوستم اودهغه دانوبوالانوپه زور قدرت ترلاسه کړي نوداهسي یوخیال دي داځکه چي حزب اسلامي چي کوم قوت اوزور په شرق اوغرب کي لري هم دومره زوراوقوت ورسره په شمال کي هم دي .

اوکه څوك له دشمن نه دخیراوتیکي هیله کوي نوهغه دمارنیونکي حیثیت لري او یوه ورځ به خپل مارهغه چیچي رشیددوستم چي نن دنجیب په راپرزولوکي مهم رول ولوباوه نوسباپکي درباني اومسعودخبرهم نه ویشم نجیب اودوستم دواړه دیوه خره غوږونه وو لیکن زمونږ اودهغه ترمنځ خودعقیدي دښمني وه اوده .

که خداي (ج) مکره رباني نن هم دي کمونستانوپه ملاتړقدرت ته ورسیږي اوزمونږ دشهیدانو په وینولوبي وکړي نوسبایه دهمدي شهیدانو وارثان دستالین دقبردخاوري په شان دده دقبرخاوره محاکمه کوي اوسپیندته به یي غورځوي زمونږله ټولو جهادي مشرانواوقوماندانانوڅخه داهیله ده چي دڅوورځو دقدرت لپاره خپل تاریخ تورنکړي اونه ځانته ددي حق ورکړي چي پس له مرګه دي دهغه دقبرخاوره محاکمه شي داځکه چي یوملت څوارلس کاله دجګړي توان لري نوهغه ددي حق هم لري چي له خپلو مشرانونه دذري ذري پوښتنه هم وکړي داملت به تل اسیراوزنداني نه وي داکه نن دهغوي په لاس کي دمجبوریت هتکړي لیدل کیږي نوداهتکړي به ان شاء الله یوه ورځ ماتیږي .

نن هم دوخت سردي خپلو سهوواوخطا ووته باید متوجه شومخکي له دي چي محاکمه شوباید ځانته دخلاصي لاروڵټوو .

ستونزه څنګه حل کیداي ...

شوري دبریکړي په اساس باید دملیشه ځواکونه خلع سلاح شي .

٦- ددفاع وزارت په ګډون باید ټول وزیران دجهادي تنظیمونو په اتفاقي بریکړو وټاکل شي اویاهغه دغیرمتنازع فیه افرادوڅخه کابینه جوړه شي چي قیادي شوري ته مسئولیت ولري .

۷- ددفاع وزارت دامکان په صورت کي دټولو جهادي ډلوڅخه ګډ اسلامي پوځ جوړکړي اوکه داکارممکن نه وي دپخي په اساس دي دشلونه تر۲۲ کلنوپوري عام ځوانان دعسکري خدمت لپاره جلب شي په دي حساب کیداي شي بیبي طرف پوځ جوړشي ، افسران یي له جهادي قوماندانانو اوپخوانیو جهادي افسرانوڅخه په عادلانه ډول له هرتنظیم څخه وټاکل شي .

۸- داخله وزارت دټولو اسلامي تنظیمونو څخه یوګډ امنیتي ځواك جوړکړي او دامنیت ټولي چاري دي پخپل کنترول کي واخلي .

۹- ټول جهادي تنظیمونه دګډدفاعي اوګډامنیتي ځواك په صورت کي بایدخپلي نظامي کمیټي منحل اوخپل ټول امکانات داسلامي دولت په واك کي ورکړي .

۱۱- حکومت باید دامکان په صورت کي چي څومره ژرکیداي شي دعمومي انتخاباتولپاره زمینه مساعده کړي، کیداي شي داانتخابات دقیادي شوري دبریکړي په اساس وشي اویا لومړي دجمهوررئیس دټاکلو اوبیا دپارلمان لپاره وشي اویاپه یووخت کي ددواړولپاره .

۱۰- کاربايد دکاراهل ته وسپارل شي وزارت باید دتنظیم سنګراوفعالیت مرکزنشي اونه پوستونه دتنظیم سهمیي اوبرخي په اساس ووېشل شي ، ددي کارونوپه کولوسره هیله ده چي زمونږ ټولي ستونزي حل اوافغانستان به یوسوکاله اوآرام هیوادبدل شي، اوکه بیاهم څیني جهادي ولي دمجاهدینوپه ځاي په کمونستانواوملیشه وتکیه کوي، دهغوي پواسطه ځان په قدرت کي ساتل غواړي، نوبیا به دراتلونکوټولو ستونزو اومشکلاتو مسئولیت دهمدوي په غاړه وي اوملت له محاکمي څخه به ځان ونه شي ژغورلاي ، هنداراژدحشریه ورځ به هم دکمونستانواوملیشیانو په قطارکي تورمخ ولاړوي .

عوامل ادامهٔ تشنج ...

ازبقایاي رژیم تصفیه میگردیدچه آنها که ازتشکیل حکومت اسلامي درهراس اندبااستفاده ازامکاناتیکه دراختیاردارند براي ایجاد آشوب وتضعیف صفوف مجاهدین تلاش مي کنندوهیچ تردیدي وجود نداردکه آنهادراخلال گري هاوایجاد سؤتفاهم بین مجاهدین رول نداشته باشند .

٥- کنترول وتشبث یك اداره ماتحت براموروتمام ارگان هاي دولتي هتاومافوقش درحالیکه خوددرپیشبرد امورات خود صددرصد ناکام است ، فضاي اخوت واعتماد رابرهم زده واسباب اختلاف رافراهم آورده است ، چنانچه کناره گیري علني وغیرعلني بعضي رهبران تنظیم هاي جهادي ووزراي دولت ناشي ازهمین انحصارطلبي هاست .

درین جااین نکته رانباید فراموش کردکه هیچ تنظیمي قبل ازاخذراي ملت نمي تواند به تنهائي حکومت کند وهرتلاش براي انحصارقدرت جزتزید مشکلات و ایجاد فتنه وتشنج کاري

۲- به معاهده پشاورکه بخاطرحفظ وحدت بین مجاهدین وتقسیم پست هاي دولت به قسم متناسب بین تنظیم هاي جهادي که همه درطول چارده سال ، درجهادعلیه کفروکمونیزم سهم فعال داشتند، صورت گرفته بود ، عمل نشد .

همچنان توافقات بگرامي که خیلي هابه آن ضرورت احساس میشودنادیده گرفته شدوبه هیچ یك ازمواد آن عمل نگردید.

۳- شوراي قیادي که درحقیقت مرجع اصلي تصمیم گیري است به یك اداره بي صلاحیت وبي مفهوم تبدیل گردیده است چه به فیصله هاي آن نه تنهااداره هاي ماتحت گوش نمي دهد، بلکه یك افسرعادي بقایاي رژیم آنرابه بادمسخره مي گیرد، چنانچه دریك ماه اخیرشاهدعملي نشدن چندین فیصله شوراي قیادي که توسط استاد رباني رئیس وآغاي محسني سخن گوي این شوري اعلان گردیده بودیم .

٤- باوجودآنکه تقریبا سه ماه ازعمردولت میگذرد وشوراي قیادي هم فیصله نموده که بقایاي رژیم ازپست هاي حساس کنارزده شوند، تاحال هیچ اقدام صورت نگرفته وبقایاي رژیم همچنان درپست هاي سابق شان توظیف اند، برخلاف آن مجاهدین ومهاجرین بي سرنوشت درکابل وپشاور سرگردان اند.درحالیکه لازم بودهرچه زود ارگان هاي دولتي ازپیش نمي برد، به خصوص که نیروهاي منظم جهادي بیرون ازحکومت نگهداشته شوند، ازسوي دیگرترجیح بقایاي رژیم برنیروهاي جهادي ونقض معاهدات درنزدملت سوال هاي خلق مي کند. همچنان تشدیددرگیري هاي بین مجاهدین وکنارزدن نیروهاي جهادي ازکاردولت ، بربقایاي رژیم فرصت میدهدکه هرچه بیشتردراموردولتي دست بزنند وخودرا دراقتدارشریك بسازند، بنا لازم است که دولتمردان فعلي ازانحصارطلبي دست برداشته درین مرحله عبوري تابرگذاري انتخابات که اکثریت واقلیت درآن تثبیت خواهد شد تمام گروه هاي مجاهدین راکه در حکومت سهیم اندموقع کاروفعالیت بدهندو ازتشبثات بیجاوبي مورد دراموربوط آن هاخودداري نمایند تاخداي ناخواسته نیروهاي کمونیست که بنابر اقتضاي مکتب مارکیسزم فعلا یك قدم به عقب رفته ومنتظر فرصت اند مجال حمله برمواضع مسلمانان رانیابند .

########

بقیهٔ سخن روز

وجنرالان رژیم که درپایان آتش بس ، آتش جنگ همواره سرکشیده است .

حقیقت امراین است که عوامل جنگ ثمرات ، نفاق ، شروفساد دردستگاه حاکم به تمام قوت خویش موجود است مادامیکه این عوامل وجودداشته باشد پایان یافتن جنگ محال وناممکن به نظرمي رسد .

اگردولتمردان ودست اندرکاران فعلي واقعاً براي ملت شان دلسوزاندوراه حل مشکلات رامي جویند وبمنظورسربلندي اسلام ومسلمین جهاد نموده اند باید ازائتلاف بادشمنان دین ووطن بریده دست به دست برادران شان که یك عمردرپهلوي شان برضد همین جنرالان خون آشام (خلقي ها وپرچمي ها وملیشه ها) جنگیده اند ایستاده وعوامل جنگ را ازمیان برداشت تابراي اعمار افغانستان آزاد همه مسئولانه پیکار نمایند .

درغیرآن صورت ، جنگ ادامه خواهدیافت وآتش قسمي که تاآکنون به شهرچاریکار وبغلان کشانیده شد، تمام نقاط افغانستان رادربرخواهد کشید واین فرصت براي اقامه حکومت اسلامي ازدست نهضت خواهد رفت . درآنصورت علاوه ازآنکه پشیماني سودي نخواهد بخشید، مسئولیت تاریخي این خیانت بزرگ دردل تاریخ پرخون افغانستان براي همیش بردامان دولتمردان ودست اندرکاران کنوني باقي خواهد ماند .

انفجاربم ۳۰ کارگرترکي راکشت

انقره - ۱٦ اسد.

یك انفجارکه دریك فابریکه نساجي درغرب ترکیه رویداد حداقل (۳۰) نفرکشته وده ها نفردیگر مجروح شدند.

این حادثه در طعام خوري کارگران دروقت غذا خوردن رویداده است.

تاکنون مسئولیت حادثه را کسي بدوش نگرفته است.

حکومت ائتلافی باملیشه ها ...

سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته !

بسم الله الرحمن الرحیم

خوشحال هستم که بعدازگذشتاندن یك دوره طولاني هجرت وجهاد، توفیق یافتم پس ازحصول آزادي وپیروزي جهاد درافغانستان ، مسافرتي به کشوردوست وهمسایه خود داشته باشم دولت وملت مؤمن پاکستان باتحمل وحوصله مشکلات دوران هجرت وجهادرابامایکجاسپري کردند ومن براي اولین بارمنحیث صدراعظم دولت اسلامي افغانستان ، خواستم که اولین مسافرت خارجي خودرا به کشوربرادرپاکستان نمایم . کشوردوست همسایه ومسلمانیکه مارادرسخت ترین شرایط دوران جهاد، همکاري کردند ومردم پاکستان چون انصاربرادران مهاجر افغاني خودرایاري دادند چندروزیکه درکشورهمسایه دوست خودبودم به فضل خداوند برایم روزهاي خوش وفراموش ناشدني بود . ماملاقات هایي بارئیس جمهوروصدراعظم دولت جمهوري پاکستان داشتیم . من ازنتایج سفرخود خیلي خوش هستم وحالاهم خوشوقتم که دربرابر خود خبرنگاراني رامي بینم که آنهادرده هاوگفتني هاي ماراانعکاس میدهند وصحبت هایي که درین چندروز درسطح مملکتي وبین المللي صورت گرفته به جهانیان میرسانند شرایط فعلي بهترین چانسي است که دنیا ازوضع کشور جنگ زده ما آگاه شود .ملت هاباید بدانندکه هرملتي که باپایمردي ، استقامت ووحدت صف علیه نظامهاي استبدادي واستعماري به مقابله بپردازد درنتیجه شاهد آزادي رابه آغوش مي کشد چنانچه مردم افغانستان دربرابر بزرگترین قدرت دنیا (ابرقدرت) ایستاد و پس ازگذشت یك دوره جنگ ومقاومت!! بالاخره منقرض گردید حتي که نام آن ازصحنه گیتي ناپدیدشد .

فعلا اگرسوالاتي داشته باشید حاضرم جواب بدهم .

سوال : شایع است که ملیشه هاي دوستم بنام جنبش ملي تجزیه ولایات شمال افغانستان رادارند، نظرشمادرین مورد چیست ؟

جواب : اخراج یاانحلال قدرت هاي ملیشیا درافغانستان یك فیصله ایست که بین رهبران جهادي درپشاور صورت گرفته است . درآن فیصله نامه یکي ازمواد آن این بودکه باید قواي ملیشه منحل وخلع سلاح گردند مسئله اي که آنهاقصدداوند خودمختاري اعلان کنند یاافغانستان راتجزیه کنند؟ نزدبسیارمردم یك سوال است درین مورد عرض کنم وقتیکه این ملیشیاهاطي چهارده سال درکنار روس نتوانست درافغانستان نظام کمونیزم را برپاایستادکنند پس ان شاء الله حالاهم هیچ کاري ازپیش برده نمي توانند ودر نقاطي که آنهامستقرهستند قوت هاي بزرگ مجاهدین وجود دارد. مجاهدین ولایات شمال کشور توان آنرادارند که جلواغراض تجزیه طلبي راگرفته ازاستقلال وتمامیت ارضي کشور حراست نمایند .

سوال : آیاممکن است که شمابانیروهاي ملیشه حکومت مختلطي درافغانستان داشته باشید؟

جواب : سوال قبلي مرتبط بااین سوال است یکي ازقدرت هائیکه درمدت ۱٤ سال باماجنگید قوت هاي ملیشیابود وفعلا سوال هائیکه مورد بحث است ونزاکت هائیکه ایجاد شده روي همانها است . تاوقتي که آنهادرافغانستان قدرت وقوت داشته باشند ایجاد حکومت مرکزي که دوران همه مسلمین و نیروهاي جهادي جمع شوند ، مشکل است . وباآنها یکجاحکومت کردن به معناي آنست که با قاتلین مردم یکجا حکومت نمائیم . ماراه هاي راسراغ مي کنیم که اول آنهاازصحنه قدرت کناربروند وبعدا یك نظام مقتدر مرکزي اسلامي بوجود بیایدتامردم آرام ومطمئن زندگي نمایند .

سوال : حزب اسلامي طي اعلامیه اي اخیرخود تهدیدکرده است که اگر ملیشه هاازکابل خارج نشوند، حزب ازحکومت کناره مي گیرد، نظرشمادرین موردچیست :

جواب : اعلامیه حزب اسلامي درمورد باقیماندن یانماندن مادرحکومت ارتباطي ندارد ، مادرهرصورت درحکومت باقي خواهیم ماند اعلامیه نسبت مشکلاتي که درمورد حضورملیشیابروزنموده وتعرضاتي که آنهاعلیه مواضع حزب نموده اند صادرگردیده است

ملیشیاهاآنقدرتوانمندي ندارند که درموردبودن ویانبودن مادرحکومت تصمیم بگیرند ، مادرهرصورتي درحکومت حضورخواهیم داشت .

سوال : آیاشما براي حل مشکلات فعلي حکومت خویش که مسکونین کابل قرباني جنگ مي شوند راه نظامي راترجیح میدهید ؟

جواب : به این موضوع که درافغانستان به چه پیمانه خونریزي شده وچه تعداد منازل تخریب شده نسبت به دیگران مابهترمیدانیم وکسانیکه درافغانستان قرباني وضع ناامن میشوند آنهانسبت بدیگران بمانزدیکترهستند . ودلسوزي مانسبت به همه دنیا به آنها زیادتراست . ما تلاش داریم بهرقیمتي که میشود درقدم اول مشکلات ازطریق مفاهمه حل شود . ویك انگیزهٔ مسافرتهاي مادرممالك دوست هم همین بوده که ماطرفي راسراغ بکنیم که ازطریق صلح ومفاهمه مشکلات داخلي ماحل شود ووسایط جنگ ازکشورمابرداشته شود ولي باوجود آنهم اگرتصادماتي صورت مي گیرد چون قوت هاي ملیشه و قوت هاي جهادي هردو درشهرتراکم دارند، تصادم دور ازامکان نیست ولي این دلیل براین نیست که ما راه جنگ راانتخاب کرده ایم .

سوال : کدام کشورهاي خارجي دراموروداخلي افغانستان مداخله مي نمایند وآیااین مداخلات انگیزه ناامني در کشورشمانیست ؟

جواب : ماکشوري را مستقیم سراغ نداریم که دراموروداخلي افغانستان مداخله بکند مگرشاید غیرمستقیم کارهایي صورت بگیرد . مامیخواهیم باممالك دوست خود ازراه افهام وتفهیم واردمذاکره شویم و راههاي حلي راپیداکنیم [illegible] تمام مسایل باایشان صحبت نمایم فعلا ما ازنام گرفتن کشورهاي که دراموروداخلي ماماخله دارند ، معذرت مي خواهیم .

سوال : شماچه تفاوتي بین جنرال تني وجنرال رشیددوستم مي بینید حالانکه هردو قبلا ازحامیان رژیم کمونیست بودند؛ جزدیگر : آیاپاکستان براي شمااجازه اقامت بیشترازسه روزرامیدهد ؟

جواب : درمورد جزء اول سوال شماباید عرض کنم که فرق بین جنرال تني ورشید دوستم در عملکردایشان زیاداست ، جنرال تني به مجاهدین تسلیم شدبه حکومت نجیب شدیدا ضربه زد وطیارات تحت قومانده او نجیب رابمبارده کردوقسمت زیاد ارتش را علیه رژیم برانگیخت ویکتعداد آن هادرجنگ کشته شدند وتعداد دیگربخارج پناهنده شد . اوبزرگترین ضربه را به رژیم نجیب وارد کرد وخودش بالاخره به مجاهدین تسلیم شد. تسلیمي قطعات اردو باائتلاف ویکجاشدن و سهم خواستن دردولت فرق دارد .

هرکه باماجنگید، هرکه ملت مارا

ص ٤

ارشادنبوي

مؤمنین رادرمهرباني ودوستي وعاطفه باهمي شان ،همچون جسدي واحد مشاهده مینمایي ؛ چنانکه هرگاه عضوي ناآرام گردید، سایر اعضارا به بیخوابي وناآرامي مي کشاند.

(بخاري ومسلم)

دچرنوبل داتومي بټي څخه اتومي بخرکي خارجیږي

اوکراین : دزمري ۱۸ نیټه.

اوکراین دچرنوبل داتومي بټي دکانکرېټي پوښ دخرابیدو خبرداري ورکړي دي . داوکراین دمحیط دساتني وزیر یوري شریاف ویلي دي چې بین المللي ماهرین په دې عقیده دي چې دغه کانکرېټي پوښ به له څوکالونه زیات دوام ونه کړي. په ۱۹۸٦ عیسوي کال کي دچرنوبل په اتومي بټي کي دېوي چاودني له کبله داروپا په ډېره لویه ساحه کي درادیو اکتیف ورانګي خپرې شوي وي.

هیئت تحقیقاتي سازمان ملل به بازرسي خوددرعراق آغازکرد

بغداد ۱۷ اسد.

بیست ودوتن‌کارشناسان تسلیحات سازمان ملل ازامروز چهل‌ودومین ماموریت تحقیقاتي خودرادرعراق آغازکردند.

طبق آخرین گزارش هاي رسیده تحقیق امروزي این هیئت بدون حادثه اي پایان یافته اماجایي که بازرسي شده فاش نگردیده است.

دهند دپلان ګذاري پخواني مشر ونیول شو.

نوي ډیلي : دزمري ۱۸ نیټه .

دهنددپلان ګذاري دکمیسیون پخواني غړي کرشنامورتي دمبئي د اسعارو دتبادلي دقضیې په ارتباط نیول شوي دي دنوموړي زوي چندراکاندچي دامریکي تبعه دي هم نیول شوي دي.

هندي مقاماتو وویل چې دکرشناپه کورکي داسنادوپیداکیدل ددي سبب شول چې په څلوروتوروتباروتوکي دده کورني دپانګي اچوني سره په ترلیو نورومؤسسوحمله وشي . پولیس وایي چې نوموړي دفساد اورشوت اخیستلو په جرم نیول شوي.

نیروهاي آذري درخاك ارمنستان پیشروي کردند .

باکو ۱۸ اسد.

نیروهاي مسلح آذربایجان امروز بگفته وزارت دفاع ارمنستان ٤٦ کیلومترمربع ازخاك ارمنستان راواقع در شرق این جمهوري بتصرف خوددرآموردند.

نیروهاي آذري روزگذشته حمله به این منطقه را آغازکرده بودند . شهر راچین که ازاواسط مي گذشته تحت کنترول نیروهاي ارمني قرارداره نیز امروز هدف موشك ونارنجك هاي پرتاب شده توسط نیروهاي باکو قرارگرفت.

ازسوي دیگررئیس جمهور ارمنستان لیون ترپتروسیان شب گذشته اعلان کردکه بایافتن یك راه حل سیاسي بخاطر حل بحران قره باغ علیا موافق است.

په بارسلوناکي دالمپیك نړیوالي لوبي پاي ته ورسیدي .

پرون دزمري دمیاشتي په ۱۸ نیټه دهسپانیي په ښاربارسلونه‌کي د المپیك نړیوالي لوبي پاي ته ورسیدي ،دغه لوبي چې دهمدي میاشتي په درېمه نیټه پیل شوي وي د ۱۷۱ هیوادو لوبغاړو پکي ګډون کړي وو دمډالونو داخستو په حساب دشوروي نه دخپلواك شوو هیوادوکامنولت لومړي درجه ، امریکا دوهمه اوالمان درېمه درجه ګټلي ده .

ارتش اسرائیل رفت وآمد در الخلیل را ممنوع قرارداد.

بیت المقدس – ۱۸ اسد.

ارتش اسرائیل رفت وآمد دریك منطقه شهرالخلیل واقع درساحل غربي را ممنوع اعلان کرده است . زیرا شهرك نشینان اسرائیلي درآن منطقه علي الرغم دستور منع ساختن خانه ،به ساختن خانه هاي جدید آغازکرده بودند. ارتش اسرائیل هنگام بي ریزي تهداب آن خانه‌ها مداخله کرد و این امر به درگیري باخانه سازان منجرشد. درین واقعه یکتن ازشهرك نشینان به اثر ضرب تفنگ سربازان اسرائیلي مجروح شده است . تعدادي ازخانه سازان درحوالي آن خانه سنگر گرفته اند.

دسریلانکاپه شمال کي دیوه ماین د چاودني له امله دهغه هیواد یوه قوماندانی له منځه لاړه.

سریلانکا . دزمري ۱۸ نیټه .

دسریلانکایاغي ډلي دځمکي دماین دهغي چاودني مسولیت په غاړه اخیستي دي چې په حقیقت کي دهغه هیواد په دغي سیمي کي دیاغیانو پرضد دحکومت ټوله قوماندانی یې له مینځه وړیده . په دغه چاودنه کي ددغي سیمي داعلي قوماندان په ګډون لس تنه صاحب منصبان هغه وخت مړه شوي دي چې ددوي موټر په یوه ماین وختوت . دسریلانکا دېرانګانو دتأمیلي ډلي ددغي چاودني مسؤلیت پخپله غاړه اخیستي دي. دحکومت دغه یاغیان (۹) کاله کیږي چې دسریلانکا په شمال اوختیځ کي دتامیلیانو دپاره دخپلواکه هیواد دجوړیدو په خاطر په مبارزې اخته دي.

شهادت

درگیري هاي تازه درکابل باعث مهاجرت ساکنان شهرگردید

کابل – ۱٦ اسد .

نبرد شدید موشکي وآتشبازي بین مجاهدین اتحاد اسلامي وحزب وحدت درکابل موجب فرارهزاران غیرنظامي به نقاط امن شده است.

نبرد در غرب پایتخت که مرکزبرخوردهاي شدید است واردد‌ومین روز شد . وچند نقطه مرکزشهر نیز هدف گلوله توپ وراکت قرارگرفته است . موشکها از تمام جهات فرود مي آید ومردم با استفاده ازهروسیله ممکن تلاش مینمایند خودرااززیرضربات سلاح هاي ثقیله دورسازند ، گزارش دقیق تلفات تاکنون معلوم نیست گفته مي شودکه بیش از بیست کشته و به صدها مجروحین بجامانده است. طبق گزارش از دو شفاخانه تعداد تلفات ومجروحین به یکصدبیست نفررسیده است ، شفاخانه صلیب سرخ کابل نیز هدف راکت قرارگرفته است اماکارکنان شفاخانه کمك هاي اولیه رادر اختیارمجروحین قرارمیدهند.

آیت الله ابوالقاسم خویی مرجع بزرگ اهل تشیع وفات کرد

بغداد : ۱۷ اسد .

آیت الله ابوالقاسم الخویي یکي ازمراجع بزرگ اهل تشیع روزگذشته درشهر نجف عراق درگذشت.

آیت الله خویي که درشهر خوي آذربایجان غربي بدنیا آمده بود (۹۲) سال زندگي کرد. وي در دهه هاي آغاز قرن حاضردرقم به تحصیل علوم فکري پرداخت وپس از آن با پایان تحصیلات درحوزه علمیه قم عازم شهرنجف یکي دیگرازمراکز علوم فقه شیعه گردید. ودرآنجا وصل اقامت گزید. خویي درسال ۱۹۷۰ بعدازفوت آیت الله حکیم به رهبري شیعیان ارتقا یافت . گفته میشود حدود ۳۳ ٪ ایرانیان خودرا فعلاً پیروآیت الله خویي میدانند .جنازه وي باعجله بخاك سپرده شده ودرمراسم تدفین وي شیعیان نجف اشتراك داشتند ، بدنبال وفات وي ایران سه روز عزاي عمومي اعلان کرده است.

صدام حسین درچهارمین سالگرد آتش بس بین عراق وایران ازپیروزي کشورش ستایش نمود

بغداد – ۱۷ اسد.

صدام حسین رئیس جمهور عراق امروز هم چنین درچهارمین سالگرد برقراري آتش بس میان ایران وعراق این روزرانقطه تلاقي دوقله رفیع تاریخ این کشور ، جنگ علیه ایران وجنگ خلیج فارس توصیف کرد.

صدام حسین که سخنان وي‌ازرادیو وتلویزیون عراق پخش شداعلام کردکه پیروزي کشور وي درین روز آغاز راه پرشکوه دیگري بوده است. راه جنگ خلیج فارس که صدام حسین خودرا درآن فاتح میپندارد. صدام حسین گفت که کشور وي درمدت جنگ باایران اساس مقاومتي را بنیان نهاد که در ام المعارك (مادرجنگها) نامي که عراق به جنگ خلیج فارس داده است ،بکارآمد وافزود که دشمنان از پیروزي عراق برابران دچار وحشت شدند.

مبارزه‌علیه‌مساجد

رهبري پنج نفري الجزایر که ازحمایت ارتش برخورداراست، دربیانیه یي درپایان جلسه هفتگي شوراي عالي کشوري گفت : مراکز امنیتي بتدریج بسته خواهند شد . از هنگام برقراري حالت فوق العاده دربرج فبروري ، بیش‌از(۸) هزار نفرمسلمان بازداشت شده است . شوراي عالي کشوري الجزایر گفت به مبارزه بامساجد که آنها را کانون هاي دسیسه مي نامد ادامه خواهد داد.

همچنان روزجمعه پولیس الجزایر براي دستگیري یك عالم مذهبي که دریك مسجد جنایات دولت را برمي شمرد بانمازگزاران به زدو خورد پرداخت.گزارش میرسدکه درجریان این درگیري پنج تن کشته شد.

هزاران آواره بوسنیایی...

پناهندگان فراواني بجامانده اند به خبرنگاران تلویزیون آلمان گفته اند آنهائیکه برآلمان رفته اند ، خشنود بودند ، چون آنها با پرداخت رشوه به سازماندهان کرواسي توانسته اند به آلمان بروند و مادران داغدیده وکودکان خودرا جابجاسازند، درعین حال هلموت کول صدراعظم آلمان بایك روزنامه آلماني که روز هاي یك شنبه منتشر میشود اظهارداشت که اوبازهم تلاش خواهد کرد که جامعه اروپا را وادارکندکه درمقابل پناهنده هاي بوسني به اقدام یکپارچه دست بزنند. وي گفت که جامعه اروپا درمقابل بیعدالتي که درقلب اروپا صورت میگرد اقدام لازمي انجام نداده است.

په کابل کي د...

نوځو دقیقي وروسته دګلم جم ملیشو دري ځلور ټانګونه راغلل اودنوموړي پوستي مجاهدین یې محاصره کړل اوپه موټرکي یې ،واچول دمجاهدینو تعداد شپږ وکسانو ته رسید ، . خوګوموخت یې چې نوموړي مجاهدین ونیول اودمکرویانو ټانې ته یې ورسول نوله موټر څخه یې وغورځول اوپه ګولیو یې غلبیل غلبیل کړل چې پکي دوه کسه ځاي په ځاي شهیدان شول.

اوپاتي کسان چې سخت ټپیان شوي وو [illegible] روغتون‌ته‌یووړل شول اودامجاهدین دجمعیت اسلامي مجاهدین وو چې مکرویانو دامنیت مسولیت ورته سپارل شوي وو.

حکومت ائتلافی باملیشه ها ...

مبارزکرد ، هرکه خانه هاي مارا خراب کرد دشمن ماست . تنها دراسلام یك اصل است آن اینکه هرکه بعدازجنگ به‌مسلمین تسلیم شد اسلام آن را قبول مي کند .

بخش دوم سوال شما، مردم پاکستان مردم ماست وکشورش کشورماست هرقدر بخواهم درینجامي مانم .اگرنخواستم به کشورخود برگشت مي نمایم .

سوال : درین شرایط حساس که‌جنگ درکابل جریان دارد شماچطوربخارج سفرکردید ؟ جزدوم نتایج مذاکرات تان راباِمقامات دولت پاکستان چگونه ارزیابي مي کنید ؟

جواب : من وقتیکه خواستم بخارج سفرکنم جنگ وجودنداشت وآمدن ما روي برنامه‌ٔ قبلي استواربود درملاقاتهابامقامات کشوردوست پاکستان روي مسایل مورد علاقه وتعلقات ذات البیني صحبت هایي صورت گرفت وملاقاتهاخیلي ارزنده بود ماوعده، گذاشتیم که مسئولین افغاني به پاکستان سفربکنند وخصوصاً دربخش هاي عمران وبازسازي کشور، صحبت هاي بین طرفین صورت بگیردوتوافقاتي انجام شود .

خبرتیا

دارشادوفرهنګ دشوري دپریکړي پربنسټ نوره دشهادت ورځپاڼه مفته نه ویشل کیږي .

مینه وال کولي شي، دیوي روپي په بیه یوه ګڼه دناړیه بیلابیلو برخوکي دشهادت دخرڅلاوله نمایندګیونه اوپایي له جي ټي رود، څمکني موړدورځپاڼي له دفترنه لاس ته راوړي .

نمایندګي دادي

١ – نصرت مینه دښاروالي مارکیټ اوبوټ فروشي دماموروهوټل ترخنګ
٢ – دپاغواناتوکمپ، دقصابي ددکان ترخنګ دشهادت نمایندګي
٣ – دجلوزو کمپ – انصاف مارکیټ قیومي کتابخانه
٤ – چوك یادګاراکرم فوتوستیټ
٥ – خیبربازار خان میراخبارخرڅوونکي
٦ – ارباب رود ، حکیم الدین جنرل سټور
٧ – ټاون – اتحاد نیوزایجنسي
٨ – بورډ ، دپنجشیریانودهوټل مخامخ دشهادت نمایندګي
٩ – حیات آباد، سوپرمارکیټ دمنیرخان شریت خرڅوونکي دوکان
١٠ – افغان کالوني دشهادت نمایندګي
١١ – سپین جومات صابرنیوزټال .
١٢ – څمکني موړ، دشهادت ورځپاڼي دفتر
١٣ – پیبي بازاروزیارت اډه، عبدالولي دوکان

اشخاص ، ددنني اوبهرني موسسي چې په ورځپاڼه کي دګډون هیله لري. په څمکني موړجي ټي رود دشهادت دفترته مراجعه کولي شي . اوپادي په ٦۳۷۸۹ نمبرتیلفون تماس ونیسي دګډون بیه :
میاشتني – ١٠ کلداري
دري میاشتني – ۳٠ کلداري

دشهادت ورځپاڼي اداري ځیني اسانتیاوي برابري کړي چې محترم لوستونکي دننګرهار، لغمان ، کونړ، لوګر، کابل ولایتونو اودهغي په شاوخواکي له ورځپاڼي نه استفاده وکړي .

اعلان

به اطلاع آنعده محصلینیکه درامتحانات سمستر دوم سال تعلیمي ۷٠ – ۱۳۷۱ به چانس دوم مانده اندوپاجین امتحانات غایب بودند رسانیده میشود که امتحانات چانس دوم دافغانستان اسلامي پوهنتون بتاریخ (٢٠ر٦ر۱۳۷۱) درریاست پوهنتون واقع حیات آباد اخذ میگردد برادران مطلع باشند.

شهادت
بیانګرعقاید وآرمانهاي حزب اسلامي افغانستان
مؤسس : انجنیر"حکمتیار"
صاحب امتیاز : حزب اسلامي افغانستان
ناشر :ریاست‌ارشادوفرهنګ
سال تاسیس : ۱۳۵۷ هجري شمسي
تحت نظرهیئت تحریر
تلفون : ٦۳۷۸۹- ۳٠۲۲٤ پشاور
پوست بکس (۱٤٦۵) یونیورسټي ټاون پشاور

دسرمقالي پاتي برخه

اوددومره لوي جرم ارتکاب کوي، چې هغه دچاخبره "یوځان شرموي بل قام شرموي " کیسه تري جوړه شي. دوي دافغانانو په وینورنګ تاریخ ته نه ګوري، چې هیڅکله داسي غلچکیوبریدونوکومه نتیجه نده زیږولي، اودتاریخ په هره پوړۍ‌کي له شرمیدلي ماتي اودملت له احتساب سره مخ شویدي . اوس چې دافغانستان زړه "کابل " یوځل بیا داوراوباروتوپه لمبوکي سوځي، دملت سترګوته به څه خاوري وروشیندل شي، اوپدي کي کوم اغماض اوابهام شته ، چې اوبه خړي اوماهیان ونیول شي. دکمونیزم دپاتي شونوګلم جمانوسرپرستي څوك کوي، اوڅوك یې داسلامي انقلاب حامیان ګڼي، څوك یې داسلامي اردویوه برخه نوموي ؟ داملیشیاهغه ډله نده چې کلونه کلونه یې دخلق اوپرچم په حمایت زموږدمسلمانو هیوادوالوکوړ، حیااوژوند لوټلي دي. اوهمدغه اوس په کابل کي دجنګ عاملین ندي ؟ ددولت رئیس اودجمعیت مشراستاذرباني څنګه دیوطرفه اوربند اعلان کوي، دي داخبره دمجاهدینو په نمایندګي کوي، اوکه دملیشوداستاځي په توګه . که دمجاهدینودیوه مسئول مقام په توګه یې دااعلان کړي وي، نومجاهدینوخوهیڅکله هم دبارامنیت ندي مختل کړي، دحزب اسلامي اوملیشو دځوورځي روسي جنګ پروخت هم دحارني منځګړي هیئت ملیشه جارحه ، برغلګره اوملامته وګڼله ، اوکه فرضا دملیشووکالت وي، نودکمونیزم بقاياووخوکله هم له لوټمار، غلا، وژني اوغلچکیوبریدونونه لاس ندي اخیستي . همدغه نامقدس ایتلاف دي ، چې دافغانستان مرکز کابل ته راټول شوي، اوپه شعوري ډول دیوه معلوم هدف لپاره دکابل امن تخریبوي . خوباید پدي پوه شو،چې ترڅویوه شدیده تصفیه اوهغه هم په دولتي سطحه رامنځته نشي، ترهغي پوري داسلامي حکومت دجوړیدو امکان نشته . زموږهیوادوال پدي هم خبردي، چې پرګلم جم ملیشو اوځینونوروعلوم الحالو کمونستانوسرېیره په زرګونوخادیان دملیشوسره دتیرنامقدس ایتلاف نه په استفاده دغولیکوته ورننوتي، اودحالاتودخرابیدو وظیفه ورسپارل شویده . نوکه بیاځي داقتدارمسئله وي، جمعیت اواستاذرباني ته زموږمشوره داده ، چې باید له مجاهدینوسره خپلمنځي تفاهم وکړي . دابه زموږدملت اوداسلامي انقلاب دیوه روښانه مستقل په لور نیك ګام وي . اوکه پداسي دسیسواوچلونو دجهادي اوجمهوري اقدارو دنفي کولوزیارګاله شي، لکه اسلامي حکومت اوياانتخابات ، نوبیاخوبه بي زموږشهیدپالي اوپه سنګرکي ناست ملت هیڅ زغم ونه لري . داهم باید په یادولرو، چې دافغانستان په شمالي سیموکي بیاځي دګوتوپه شمیردکمونیزم دغه پاتي شوني کوم قوت ندي، بلکي هلته په منظم ډول لګونه لګونه مجاهدین شته ، اوزموږهیوادوال خبردي، چې پدي ورروستیوکي دخپلو اسلامي اوملي ګټودتحفظ په هیله دحزب اسلامي افغانستان لیکوته ورداخلیږي چې انشاء الله ډیرزربه یې دحزب ترتنظیم اوقوماندي لاندي انعکاسات راڅرګندشي ، داسلامي انقلاب دبسنان باید له دي نه خبرشي، چې دغوکمونستانودسره یوځ په سردمداري لادمجاهدینوله خواشرموونکي شکست خوړلي، نواوس خویې له سرنه هغه سیوري هم کم دي، په کومو سترګو اوکومي سابقي دااټکل کیدلي شي، چې ګوندي دکمونیزم په پاتي شونوبه افغانستان دتل لپاره دجنګ میدان اواسلامي حکومت به رامنځ ته نه شي . نه ، داهسي یومؤقتي اوعارضي تخریب دي، چې نړیوال کفرپري خپله دانتقام تنده ماتوي، اوزموږپه مسلمان ولس کي له دي پورته بل اهمیت نه لري. پاتي شوه داسلامي انقلاب دمستقبل اودهغي په وړاندي دشیطاني دسیسوخبره . نودګلم جمانوسرپرستان باید پدي هم پوه شي، چې دافتنه یواځي ستاسوپه اقتدارکي نه خلاصه کیږي ، بلکي له دغي ګډوډي نه دنړیوال کفروروستي هدف دادي، چې تخریب اواغتشاش نهایي حدته ورسوي، اوبیا پداسي حال کي چې دواړه خواوي ښي ستومانه شوي وي، یوه درېمګړي ته چې هغه به لړترلړه دیوه سیکولرذهنیت خاوندوي، قومانده ورکړي ، چې دسولي په نامه دخارجي پوځونو بدرګه یې هم له ممکناتوشمیرل کیږي. چې بیابه هغه " هندوستړي اوخداي (ج) ناراضه " کیسه تري جوړه شي، اوداقتدار دحرص په سرله اسلامي حکومت سره لوبي کوونکي به تش لاس پاتي وي ، په هرصورت موږمسئوولو مقاماتوته زموږداسلامي انقلاب په وړاندي دنړیوال کفرددسیسو دخطرزنګ غږول غواړو، پدي ماناچي که نړیوال کفردحزب اسلامي غوندي یومتعهد جهادي تنظیم په اقتدارکي نه غواړي، نوګلم جم اودهغوي سرپرستان اوکمونستان به هم ونه غواړي، ځکه دکمونیزم اودبقایاووبي وخت تیرشوي ملت یې هم نشي منلي اواوس یې تش دیوه تکتیك په ډول دخپل ناولي ارمان لپاره استعمالوي .پدي کي شك نشته ، چې ځیني دین پلوري به دپردوپه اشاره دهغوي دکافرانه اهدافوډپلي کولولپاره زمینه برابره کړي ، چوبیا به هم داملت وي، اوجهاد اوشهادت . اسلامي حکومت ددي ملت مقدردي ، اولکه چې خداي (ج) ته منظوره ده چې دکافرانوغوندي منافقان هم رسوا ، دمجاهدولس په لاس یې محاکمه اوخپل عذاب ته یې راغوبنتونکي دي. خودخداي (ج) نیول شدید اودخلاصون امکان تري نشته .